ސެކްރެޓޭރިއެޓް އޮފް ދިދްދޫ ކައުންސިލް
ހއ. ދިދްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

Secretariat of Dhidhdhoo Council
North Thiladhunmathi Atoll
Republic of Maldives

ސެކްޝަން 1 - ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިރުޝާދު

1	ބީލަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު	
1.1	އިޢުލާން ނަންބަރު	(IUL)251-CA/251/2024/108
1.2	އިޢުލާންކުރި ތާރީޚް	10 ސެޕްޓެމްބަރ 2024 (7 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1446) އަންގާރަ
1.3	މަސައްކަތް	ހއ. ދިދްދޫގެ ބަގީޗާ މަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
2	ބީލަމުގައި އަމަލުކުރަން އުސޫލު	
2.1	ބީލަމަށް ކުރިމަތި ލެވޭނެ ފަރާތްތައް: ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތަކީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/18) އަދި (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/19) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.	
2.2	ދިދްދޫ ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއްވާނަމަ އެ ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާ ކުންފުނި/ވިޔަފާރި/އަމިއްލަފަރުދުން އަދި މިފަދަ ހިއްސާދާރުން ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުން، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެފަރާތަކުން ނުދައްކާހުރި ފައިސާއެއް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ. އަދި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެފަދަ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭކަން ސާބިތުވާނަމަ އެ ބީލަން ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.	
2.3	ކުންފުނި/ވިޔަފާރި އަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާނަމަ އެ ކުންފުންޏެއް/ވިޔަފާރިއެއްގެ ހުރިހާ ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ހުރިހާ ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް ޝީޓްގައި ހިމަނާ އެ ބޭފުޅުންގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ހިއްސާދާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ޞައްޙަ ނޫން މައުލޫމާތެއް މި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ފަރާތެއްގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.	
2.4	ބީލަން ކަރުދާހަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކަރުދާހަށް ގެނެސްދޭން ބޭނުންވާ ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ ފުރިހަމަކުރުމަށް އެޑެންޑަމްއެއް (އެނެކްސް/އިޑެންޑަމް) ގެނެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ގެނެސް އެޑެންޑަމްތަކަކީ ކަރުދާހުގެ މައުލޫމާތުގެ ބައެކެވެ. އަދި އެ އެނެކްސް/އިޑެންޑަމް ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެއެވެ.	
2.5	ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ދިދްދޫ ކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަނަށް ވަޑައިގެން ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމު ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. ނުވަތަ ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމު ދިދްދޫ ކައުންސިލްގެ މެއިލް info@hadhidhoo.gov.mv އަށް މެއިލްކޮށްގެންނެވެ. ބީލަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން އޮންނާނީ 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2024 އިން 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2024 ގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އާއި ހަމައަށެވެ.	
2.6	ޕްރީބިޑް މީޓިން މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ މައުލޫމާތަށް ނުވަތަ އިތުރަށް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ. ބީލަމާބެހޭގޮތުން ސާފުކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތެއް ވާނަމަ 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2024 އިން 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2024 ގެ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން info@hadhidhoo.gov.mv އީމެއިލްއަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެއެވެ. މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފަހު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.	
2.7	ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުށަހެޅުނު ބީލަން ހުޅުވުން ތަން: ބިޑްރޫމް، އިދާރާ ދިދްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚް: 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2024 ދުވަސް: ހޯމަ	

	ގަޑި: ހެނދުނު 10:30 ނޯޓް: ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދުވަހުގެ މެންދުރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައި ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާނެ ގަޑިއަށްވުރެ ލަސްވެގެން ސަރުކާރު ގަޑިން ދުވަހުގެ މެންދުރު ގަޑިއަށް ޖަހާ ގަޑިއިރަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ދުވަހުގެ 10:45 ގައެވެ.
3	ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުން
3.1	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ބީލަމާއި ގުޅޭ ދިވެހި ބަހުން (ނަމްބަރުތައް ދިވެހިބަހުން) އާއި އިނގިރޭސި ދިވެހި ބަހުންނެވެ.
3.2	އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީއާ އެކު އެންމެހައި ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
3.3	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަމުގެ ކަންތައް ނިންމުމުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ހަދާނެ ގޮތުގެ ޝަރުތުތަކާއި ކަންތައްތަކުގެ ޙައްޤުގައި މަޢުލޫމާތު ފަރާތުން ބީލަމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ހަރަދެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، ނުވަތަ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުން ބީލަމުގެ އަގުގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ދެކޭ ކުރިން އެއްވެސް ތަކެއްޗެއް ހޯދުމުގެ ސަބަބުން އެކި ކަހަލަ ކޮންމެވެސް ހަރަދެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ހަރަދު ކައުންސިލުން ދެއްކުމުގެ އިލްތިޒާމު ކައުންސިލަކަށް ނުވާނެއެވެ.
3.4	މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ލިޔުން އަންގާފައިވާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބީލަމުގެ މުއްދަތު ޖަހާނީ ބީލަން ހުށަހެޅުމާ ދިމާއަށް ޖަވާބު ދެވޭ ވަގުތުންނެވެ.
3.5	ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު އެންމެ ބޮޑެތި ބީލަން ހުށަހެޅި ދުވަހުން ފެށިގެން 60 ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ.
3.6	ހުށަހަޅާ އަގު އަދި މުއްދަތު ވަކިން އެނގޭނެހެން ނަމްބަރުން ލިޔުމުގެ އިތުރުން އަކުރުންވެސް ލިޔަންވާނެއެވެ.
3.7	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފޯމުތަކެއް ހުށަހަޅަންވާނީ 1 (އެކެއް) ކޮޕީއެވެ.
3.8	ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ބީލަން ބާޠިލުވާނެއެވެ. އަދި ބީލަން ބާޠިލު ނުވާ ފަދަ ބީލަމުގެ ކުށްތަކެއް ހުރިނަމަ ބީލަމަށް ފުރިހަމަ ނުވާ ލިޔުންތަކެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަމާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ދެވޭނީ ބީލަން ބާޠިލުނުކުރާ ކަމަށް ދެކޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ދިމާލުން ބީލަން ބާޠިލު ވާނެ ނުވާނެ ކަމާމެދު ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
3.9	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ކޮންޓްރެކްޓެއް ހިންގުމުގެ މުއްދަތުގައި ފޮނުވާފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ޖަވާބު ނުދީ ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ވާނަމަ، އަދި ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ހޯދުމުގައި ކަމެއް އުފެދިފައިވާ ފަރާތަކަށް އެފަރާތެއްގެ ބީލަން ބާޠިލުވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލާ ކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ވެސް އެއްބަސްވުމެއް ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެފަރާތުގެ ބީލަން ބާޠިލުވާނެއެވެ.
3.10	އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ މަރުޙަލާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. އެ ފަރާތުގެ ސޮއި ވާން ވާނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށެވެ.
3.11	މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ކުރެހުން ކަރުދާހުގައި މަސައްކަތުގެ ކުރިން ފަރާތްތަކަށް ދޭނެއެވެ.
3.12	ބީލަން ހުށަހަޅާނީ ބޭސިކް ޕެކޭޖާ ތަކެތި ބަދަލުކުރަމުން ދާ ގޮތަށް ބަލާ ޙަޤީޤީ ބަޔާނެއް ދިނުމުގައެވެ، ހއ. ދިއްދޫގެ ބިމުގެ މަސައްކަތުގައި މަސައްކަތް ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ފޯމުގެ އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)251-CA/251/2024/108 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހއ. ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
2.13	ބީލަން ހުށަހަޅާނެ ގަޑި ޖެހުމާއި ދެ ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ބީލަމުގެ ހުށަހެޅި ގަޑިއަށްވުރެ ބީލަން ހުށަހަޅާނެ ތަނަކަށް ފޮނުވާ ގަޑި އަދި ގަޑިއަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ބީލަން ހުށަހަޅާ ގަޑިއަށް ބަލާ ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.

4	**ބިޑްފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަރުތީބު**
4.1	ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަރުތީބު ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު (އެންޓްރީ ހިސާބު / ކޯޓޭޝަން) ކޮންފިނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް/ވަސީލަތް ކުރި އަދި މުދަލުންގެ ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮންފަރމް ކުރުން ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ރަޖިސްޓަރީ ކޮންފަރމްކުރަނީ) މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރެވުނު 3 މަސް ހަމަނުވާ) މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން މި ކަރުދާހުގެ އެނެކްސްއިން މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް
5	**ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމާއި ބީލަން ހޮވާލާ ކުރުން**
5.1	ބީލަންތައް ވަޒަން ކުރުމުގައި، ބީލަން ހުށަހެޅުމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތާއި ޝަރުތުތަކާއި، ބީލަންވަޒަންކުރުމުގެ ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑު ބަޔާންކޮށް ފާރަހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަމުގެ ބައިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.
5.2	ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓްކުރެވޭނީ ޝަރުތު ހަމަވާ ބީލަންތަކެވެ.
5.3	ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑު ސެކްޝަން 2 ގައިވާނެއެވެ.
5.4	ބީލަން ހަވާލުކުރާ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ. އެއްފަރާތަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ޖުމްލަ މާކްސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާނީ ޖުމުލަ މާކްސް އެއްވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރީގައި ހުށަހެޅި ފަރާތަށެވެ.
5.5	ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ފަރާތާއި ނަތީޖާ ފަރާތްތަކަށް ދެނެގަތުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުގެމަތިން ބީލަން ފޯމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަންގާނެއެވެ.
5.6	ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ފަރާތުން އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރާ ދުވަހުން 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
5.7	މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރައްވައިފިނަމަ، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން ނިންމުމާއި ބާޠިލުކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި ދެވަނަ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް އެބީލަން ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެއެވެ.
6	**ބިޑް ސެކިއުރިޓީއާއި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ**
6.1	ބީލަން ހުށަހަޅާ އަގަކީ -/500000 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުއްދަލިބިގެން ހިންގާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނީ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު 2ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ،
6.2	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު : 5,000.00 ރުފިޔާ
6.3	ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ފަރާތާއި އެކަން އަންގާ ލިޔުން ފޮނުވުމުން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.
6.4	ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމުން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުން ބީލަން ކާމިޔާބުވީކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރުމަށް އެއްބަސްނުވެއްޖެނަމަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލަށް ނަގާނެއެވެ.
6.5	ބީލަން ހުށަހަޅާ އަގަކީ -/500000 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ސަރުކާރު ޤަބޫލު ކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުއްދަލިބިގެން ހިންގާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއެއް ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ އޮންނަންވާނީ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު 3ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ،

6.6	ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީބޭންކުން ބިޑުން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށް ދުވަ މުއްދަތުގައި ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅައިފިނަމަ ، މިމަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ނިންމާފައިވާ ބާކީ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ދެއްކުމަށް ނެގޭނެއެވެ.
6.7	ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: ހުށަހަޅާ އަގުގެ 10%
7	އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ
7.1	އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ބީލަމުގެ އަގު -/500000 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމައެވެ.
7.2	އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ 45 (ސާޅީސްފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސްފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
7.3	އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު ޤަބޫލު ކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ފޯމްގެ ޤަވާއިދުން ދޫކުރާ ގެރެންޓީއެއް (އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދާއި އެއްވަރުގެ) އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ އޮންނަންވާނީ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު 4ގައި ހިމެނިފައިވާގޮތަށެވެ،
7.4	އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ 15% އިންސައްތަ ބޭނުންވާ އަދަދެކެވެ. އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ފައިސާ މަސައްކަތުގެ ކޮންމެ ބިލަކުން ކަނޑައިގެން ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުން ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
7.5	ތަކެތި ގަނެ ބިލަށްތަކުގައި 15% އަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދަކުން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަމަށް ވާނަމަ ދެން ފިޔަވަޅު ބަލައިގެންނެވެ.
8	ޖަރިމަނާ ކުރުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުން
8.1	އެގްރީމެންޓްގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިންމާނުލެވޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10·71 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ކަނޑާނެއެވެ.
8.2	އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 17·19 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެއެވެ.
8.3	ބީލަމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 17·17 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމަލެއް ބިޑަރެއްކަން ކުރިކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެފަރާތެއް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް އެކައުންސިލުން ހުށަހަޅާނެއެވެ.
9	ކައުންސިލު ހުށަހެޅުމާއި ކައުންސިލު ބެލުން
9.1	ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 17·09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބިޑުތަކުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންތައްކުރިކަމަށްވާނަމަ ބެލުމަށް ކައުންސިލު ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅި ކައުންސިލު ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު -13 K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 17 ގައިވާ "ބީލަމާގުޅިގެން ކައުންސިލު ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅި ކައުންސިލުތަކުގެ ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު"ގެ އެއްގޮތަށެވެ.
9.2	ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 17·09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބިޑުތަކުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންތައްކުރިކަމަށްވާނަމަ ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 18 ގައިވާ "ބީލަން އިއުލާނުކުރި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބިޑާގުޅޭ ކައުންސިލު ހުށަހަޅާ ފޯމު- ފުރިހަމަ ކުރަންވާ" PR-14 ފޯމުންނެވެ.
9.3	ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 17·09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބިޑުތަކުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންތައްކުރިކަމަށްވާނަމަ ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 10 (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލު ނިންމައި، ކައުންސިލު ނިންމިގޮތް ލިޔުމުން ކައުންސިލު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 19 ގައިވާ "ބީލަމުގެ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފީސަރު ދޭ ޖަވާބު PR-14 ފޯމުން ޖަވާބު ތޯއްދާކުރަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެކައުންސިލު ލިބުނުތާ ނިންމުމެއް އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކުރުން ހުއްޓާނެއެވެ.

9.4	ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިވިއު ބޯޑުގެ ހިމެނޭގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ސާކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލް 21 ގައިވާ ބީލަންވެރިޔާ ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި"ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަލުންބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިއުކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު – އެޕީލް މަރުޙަލާ" PR-16 ފޯމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
10	މިންގަނޑުތައް
10.1	މި ކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ބައިތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތު ކުރުން

ސެކްޝަން 2 - ބީލަން އިވެލުއޭޝަން ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު

މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަން ކުރުމުގައި މާކްސް ދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ބީޑް އިވެލުއޭޝަން ކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރެފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.

ފައިނޭންޝިއަލް އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު		
1. އަގު	ހުށަހެޅި އެންމެ ކުޑަ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު ×90	90
2. މުއްދަތު	ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު ×10	10
ޖުމްލަ		100

ޖަދުވަލު 1: ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު

1. ހއ. ދިއްދޫ މަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖަހަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި މަގުބައްތި ޖެހުން

- ޖަދުވަލު 1 ގައި ދިފައިވާ ޗާޓުގައިވާގޮތަށް ބައްތި އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ތަންތަނުގައި ބައްތީގެ ބޮޑުއާއި ސްޕެސިފިކޭޝަނާ ހަމައަށް މަގުމަތީގައި ކޭބަލްއަޅައި، އެ ސްޕެސިފިކޭޝަނުގައި 100 ވޮޓްގެ މަގުބައްތި (ލެޑްލައިޓް) ޖަހާ ބައްތިތައް ދިއްލުން.
- ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ ޗާޓުގައި އަލަށް ބައްތި ޖަހަންޖެހޭ ތަންތަނާއި، އަލަށް ޖަހާ ބައްތިއަށް ކަރަންޓް ނަގަންޖެހޭ ތަންތަނާއި، ކުރު ކޮންނަންޖެހޭ ދިގުމިނާއި ޝޯލްޑަރުން ކޭބަލް ވަޅުލަންޖެހޭ ދިގުމިނާއި، ޕޭވްމަންޓް ގަލު ނަގައިގެން ކޭބަލް ވަޅުލަންޖެހޭ ކުރުގެ ދިގުމިނާއި އަދި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާނެ ކޭބަލްގެ ދިގުމިނުގެ އަންދާޒީ ހިސާބު ދިފައިވާނެއެވެ.
- މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސްޕެސިފިކޭޝަން ދޭނީ ކައުންސިލުންނެވެ. އަދި ބަނދަރުގައި ކުރިން ޖަހާފައިވާ ބައްތި ބޮޑުތަކުގެ ތެރެއިން 11 ބޮޑު މަސައްކަތް ކުރާފަރާތުން ދިނުމުން އެ ބޮޑުތައް ވަކިކޮށް އެ ބޮޑުތަކުގައި 11 ބައްތި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އިތުރަށް ޖަހާ 10 ބައްތިއަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުއާސީ މަސައްކަތް ކުރާފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރާފަރާތުން އަލަށް 10 ބޮޑުން ބޭނުންވާ ގޮފިތަކާއި ޖޭ-ބޯލްޓްތައް، ހުރިހާ ތަކެތި ދަނޑިއާއި 100W ގެ ވޮޓްޖަރ ފުޓުރު ބައްތިއާއި ތަކެތި ހޯދާނީ މަސައްކަތް ކުރާފަރާތުންނެވެ. އަދި މި މަސައްކަތަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތިވެސް ހޯދާނީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުންނެވެ.
- ބައްތި ހަރުކުރާ ކޮންކްރީޓް ބޮޑުތައް އަޅާނީ ކައުންސިލުން ދިފައިވާ ކުރެހުމުގައިވާ މިންތަކަށެވެ. ތަޅުމަ ހިނގުމުގެ ތަރުތީބާއި ވާގޮތަށް ބައިގައި ޖަހާ ބައްތީގެ ބޮޑުތައް އަޅާ ބައްތި ޖަހާ ޕޯލްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ބަލައިގެން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.
- ބައްތިތަކަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށްޓަކައި ކަރަންޓް ނަގަންޖެހޭ ބައްތިން $6mm^2$ ގެ 2 ކޯ (ޑަބަލް އިންސިއުލޭޓެޑް) ރައުންޑް ކޭބަލް ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓް ނަގާ އަލަށް ހަރުކުރި ބައްތިތަކަށް ކަރަންޓް ދޭންވާނެއެވެ.
- މަގުމަތީގައި ވަޅުލުމަށް ނުވަތަ ޕޮލީއެތިލިން ކޮރުގޭޓަޑް ޕައިޕުގައި ބޭނުންކުރާނީ $6mm^2$ ގެ 2 ކޯ (ޑަބަލް އިންސިއުލޭޓެޑް) ރައުންޑް ކޭބަލެވެ. އަދި އަދި ބައްތިން ފީޑަރ ސްޕެސިފިކޭޝަނުގެ ބޮޑު ސްޕެސިފިކޭޝަނުގައި ބޭނުންކުރާނީ 3 ކޯ ފްލެކްސިބަލް ކޭބަލެވެ. އަދި ކޮންމެ ބައްތިއެއްވެސް މަގުމަތީ ސަރކިޓް ބްރޭކަރެއް ފިޔަވައި ފިއުސް އާއި ބައްތި ކޭބަލްގެ ފިއުސް ކޮން ކޮޅެއް 6 އެމްޕިއަރގެ ސަރކިޓް ބްރޭކަރއަކުން ކަނެކްޓްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ސިންގަލް ފޭސް ފަރާތްތަކުގެ 6 އެމްޕިއަރގެ ސަރކިޓް ބްރޭކަރ ކަނެކްޓްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާރްސީ ފިއުސް ކަރަންޓް ފޭސްތަކުގައި ނަމަ ކުރަން އިސްލާހު ބައްތި ޖަހާ ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
- ބައްތިތަކަށް ކަރަންޓް ގެނައުމަށް އެހެނިހެން ކަރަންޓް ބޮކްސް ގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ދިއްދޫ ބްރާންޗްގެ އިންސްޕެކްޝަނާއި އެޕްރޫވަލް ލިބިގެންނެވެ. އަދި ފެނަކާ ކޯޕަރޭޝަން ދިއްދޫ ބްރާންޗްގެ އިންސްޕެކްޝަނާއި އެޕްރޫވަލް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފެނަކާ ކޯޕަރޭޝަނާ ގުޅުމަށް ފަހު ޓެސްޓްކޮށް ކަނެކްޝަން ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ބައްތި ޖަހާފައި މަސައްކަތަށް އިތުރު ހަދާފައި ކަނެކްޝަން ހަމަޖެހުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
- ބޭރުގެ ހުޅަނގު ބައްތިއާއި ބޮލަރޯގެ ހުޅަނގު ބައްތިއަށް ކަރަންޓް ދޭނެ ސްވިޗްކުރެވޭނެއެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި ކުރިން ޖަހާ މަސައްކަތުގައި އެނޫން ބައްތި ހުރި ބައްތިތަކާ ކުރިން އެއްކަމަކަށް ބައްތިއަށް ކަރަންޓް ގެންގޮސް ރަނގަޅަށް ބައްތިތަކަށް ކަރަންޓް ދޭ ގޮތް ހަދާދޭންވާނެއެވެ.

Secretariat of Dhidhdhoo Council
North Thiladhunmathi Atoll
Republic of Maldives

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހއ. ދިއްދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ

- ނިކަސްޓޫރުގެ ބޮއްކިގެ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރާ ގޭގެ އަސްލުން އެ ބޮއްކި ނައްޓައި އަލުން އެހެން ތަނަކަށް އެބޮއްކި ޖަހާނެ.
ބޮއްކި އެހެން ތަނަކަށް ޖައްސާއިރު ކޭބަލް ކުރުވާނަ ކޭބަލް ޖޮއިންޓްކޮށް ބޮއްކިއަށް ކަރަންޓް ދޭންވާނެއެވެ.

2. މަގުބައްތިތަކައި ހުރި ކުރީގެ ބޮއްކިތައް ނެގުން

- ކުރީގެ ބޮއްކިތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ހިސާބުގައި ޖަހާފައިވާ 3 ބޮއްކި ބުޅާއި ހޯލްޑަރސެޓާއެކު ނަގާ، އެ ބޮއްކިތައް ދިއްދޫ ޓްރޭގެ ކުރީގެ އިމާރާތްކަރިގައި ކައުންސިލުން ދައްކާވަންނައިގައި ބެހެއްޓުން
- ބޮއްކިތައް ނަގާއިރު ބޮއްކިތަކުގައި ގުޅާފައިވާ ކަރަންޓް ކޭބަލްތަކަކީ މިހާރުވެސް ގޭގެތައް ދިއްލުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޭބަލްތައް ކަމަށްވާތީ ބޮއްކި ހުރި ދިމާލުން ކޭބަލްތައް ޓޭޕްކޮށް ބިމުން މައްޗަށް ނެގުން. އަދި ކޭބަލް ކުރުވާނަމަ 6mm² ގެ 2 ކޯ (ޑަބަލް އިންސިއުލޭޓެޑް) ދަތުރުގެ ކޭބަލް ޖޮއިންޓްކޮށް ކޭބަލްތައް މައްޗަށް ނެގުން.
- ކޭބަލްތައް ބިމުން މައްޗަށް ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާނީ 4 އިންޗިގެ ހައިޑްރޯސްޓެޓިކް ޕައިޕެވެ. ކޮންމެ ބޮއްކި ޖެހިދަނޑިއަކަށް 3.5 ފޫޓުގެ ޕައިޕެއް ފުރަކައިރިއަށް 2 ފޫޓަށް ވަޅުލައި، ޕައިޕުގެ ބޭރުގެ 6 އިންޗި މަތިން 3 އިންޗިގެ ކްލަމްޕެއް އަޅާ އެ ކްލަމްޕުގެ ތެރެއިން ކޭބަލް ދެއްވުމަށް ކޭބަލްތައް ކުރިން ހުރިގޮތަށް ގެނެސް. އަދި ޕައިޕުގެ މަތިކުރުގައި 4 އިންޗިގެ ކެޕެއްޖަހައި ކޮޅުގެ 2 ފަރާތުން ދިލްބިޖެހޭ ހަރުކުރުން. އަދި ޕައިޕުގެ މަތިވައި ފުރަތަ މަރުކަޒުކުރުން.



Secretariat of Dhidhdhoo Council
North Thiladhunmathi Atoll
Republic of Maldives

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހއ. ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

HA. DHIDHDHOO COUNCIL

21 ބައްތި ޖެހުމަށް ނިސްބަތްވާ ތަންތަން

ކޭބަލްގެ ދިގުމިން (މީޓަރުން)	ހޮޅިއަށް ވައްދަންޖެހޭ ކޭބަލްގެ ދިގުމިން (މީޓަރުން)	ކަރަންޓު ދޭ ކޭބަލްގެ ދިގުމިން (މީޓަރުން)	އަދު ބައްތިއަށް ކަރަންޓު ނަގާ ބައްތި ހުރި ގޭގެ ނަން	އަދު ބައްތި ޖަހާތަން	ނަންބަރު
46		40	އަދު ޕްރީސްކޫލްގެ އުތުރު	ޗެލްހައުސް (ފުނަދަސްމަގު)	1
43		37	އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ބައްތި 1	އަދު ޕްރީ ސްކޫލު ދޮރުން (ރަބީޢު ހިނގުން)	2
43		37	އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ބައްތި 2	އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ބައްތި 1 (ރަބީޢު ހިނގުން)	3
43		37	އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ބައްތި 3	އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ބައްތި 2 (ރަބީޢު ހިނގުން)	4
43		37	އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ބައްތި 4	އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ބައްތި 3 (ރަބީޢު ހިނގުން)	5
43		37	އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ބައްތި 5	އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ބައްތި 4 (ރަބީޢު ހިނގުން)	6
55		49	ޖޫނިއަރ ކޯޓުގެ އިރު ބައްތިން	އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ބައްތި 5 (ރަބީޢު ހިނގުން)	7
69		63	ކުދިރިތިމާގެ	އެސްޓީ މިލްކޯޓު (ޖަމާލު ހިނގުން)	8
45		39	ވަނަފުރު ދޮރުން	ސްކޭޓްބޯޑިންގ (ހުސްނުހިނާ މަގު)	9
49		43	އަމަން	ފިރަ (ވަލު ހިނގުން)	10

48		42	ވާދީ	ބިންކްރޯސް (ތަކުރުފާނު ހަދާ)	11
34		28	އަޅު ޖިރީ ސްކޫލް ދަރުކަން	ގޮތޭގަން ބޮރީޖް (ރަބީޢު ހިނގުން)	12
31		9	ވަށްޓަރު	ވައިޓްރޯސް (ރަބީޢު ހިނގުން)	13
45	4 (ރޯޒިއަން ގެއްލުން)	35	ވައިޓްރޯސް (ޝަރީދު އުމަރު އައުމަދު ހިނގުން)	ވަށްޓަރު (ރަބީޢު ހިނގުން)	14
56	23 (ޖުމަންޓް ގައު ނަގާލަ ވަގުތުމަން)	27	ފުނަދުކީ (މަލަސް ހިނގުން)	ގަދާ، މެރަތަން ކަންމަތި (ރަބީޢު ހިނގުން)	15
13	3 (ޖުމަންޓް ގައު ނަގާލަ ވަގުތުމަން)	4	މެރަތަން (ހިއަލަ ހަދާ)	މެރަތަން (ރަބީޢު ހިނގުން)	16
36	20 (ޖުމަންޓް ގައު ނަގާލަ ވަގުތުމަން)	10	މެރަތަން (ރަބީޢު ހިނގުން)	އޮސްކަންދިޔާ (ރަބީޢު ހިނގުން)	17
29	4 (ޖުމަންޓް ގައު ނަގާލަ ވަގުތުމަން)	19	ސްވިމާ	ޖިހިވައި (ރަބީޢު ހިނގުން)	18
50	3 (ޖުމަންޓް ގައު ނަގާލަ ވަގުތުމަން)	41	އަލަފަރު	ކިކަކަންޖާއާގެ (ރަބީޢު ހިނގުން)	19
			ކޯބަލް އެގްރިކަން ނުގެނާ	ބަންގާޅު ހުވަނދު	20
			ކޯބަލް އެގްރިކަން ނުގެނާ	ބަދިކޮޅު ހުވަނދު	21
			ކޯބަލް އެގްރިކަން ނުގެނާ	ނިކަގަސްތަރުގެ ބައްޔި ހިރިމަން ބަދަލު ކުރުން	22

HA. DHIDHDHOO



ޖަދުވަލު 2- ސެކިއުރިޓީ / ބޭންކް ގެރެންޓީ ނަމޫނާ

Form of Tender Security (Bank Guarantee)

The Issuing Bank shall fill in this Bank Guarantee Form in accordance with the instructions indicated.

………………………………… {Bank's Name, and Address of Issuing Branch or Office}

Beneficiary: {Name and Address of Employer}

Date:

TENDER GUARANTEE No.: ___________________________

We have been informed that ___________________________ {name of the Tenderer} (hereinafter called "the Tenderer") has submitted to you its Tender dated ___________ (hereinafter called "the Tender") for the execution of ________________ {name of contract} under Invitation for Tenders No. ___________ ("the IFB").

Furthermore, we understand that, according to your conditions, Tenders must be supported by a Tender guarantee.

At the request of the Tenderer, we _____________________ {name of Bank} hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ___________ [amount in figures] (_____________) [amount in words] upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Tenderer is in breach of its obligation(s) under the Tender conditions, because the Tenderer:

(a) has withdrawn its Tender during the period of Tender validity specified by the Tenderer in the Form of Tender; or

(b) having been notified of the acceptance of its Tender by the Employer during the period of Tender validity, (i) fails or refuses to execute the Contract Form, if required, or (ii) fails or refuses to furnish the performance security, in accordance with the ITB.

This guarantee will expire: (a) if the Tenderer is the successful Tenderer, upon our receipt of copies of the contract signed by the Tenderer and the performance security issued to you upon the instruction of the Tenderer; and (b) if the Tenderer is not the successful Tenderer, upon the earlier of (i) our receipt of a copy your notification to the Tenderer of the name of the successful Tenderer; or (ii) {insert date}twenty-eight days after the expiration of the Tenderer's Tender.

Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at the office on or before that date.

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458

[Signature(s)]

ޖަދުވަލު 3- ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ނަމޫނާ

Performance Security

[The issuing bank, as requested by the successful Contractor, shall fill in this form in accordance with the instructions indicated]
Date: [insert date (as day, month, and year)]
Title of the procurement: [Insert general title of the procurement]
Procurement Reference No: [insert reference]
Bank's Branch or Office: [insert complete name of Guarantor]
Beneficiary: [insert complete name of Employer/Procuring Entity]
Performance Guarantee No:
We have been informed that …….. [name of the Contractor], (hereinafter called "the Contractor") has entered into Contract No. . . . . . [procurement reference number of the Contract]. dated[insert day and month], [insert year], with you, for the execution of ……………….. [name of contract and brief description of Works] (hereinafter called "the Contract").
Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, a performance guarantee is required.
At the request of the Contractor, we …………………. [name of the Bank] hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ………………………. **[name of the currency and amount in figures]** 1…. (. . . . . [amount in words]) such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its obligation(s) under the Contract, without your needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein.
This guarantee shall expire, no later than the . . . . . day of . . . . , ... 2, and any demand for payment under it must be received by us at this office on or before that date. The Guarantor agrees to a one-time extension of this guarantee for a period not to exceed ….[six months][one year], in response to the Employer's written request for such extension, such request to be presented to the Guarantor before the expiry of the guarantee.
This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458, except that subparagraph (ii) of Sub-article 20(a) is hereby excluded.
. . . . **[Seal of Bank and Signature(s)]**

Note-

All italicized text is for guidance on how to prepare this demand guarantee and shall be deleted from the final document.
1 The Guarantor shall insert an amount representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract and denominated either in the currency (ies) of the Contract or a freely convertible currency acceptable to the Employer.
2 Insert the date twenty-eight days after the expected completion date. The Employer should note that in the event of an extension of the time for completion of the Contract, the Employer would need to request an extension of this guarantee from the Guarantor. Such request must be in writing and must be made prior to the expiration date established in the guarantee

ޖަދުވަލް 4- އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރަންޓީގެ ނަމޫނާ

Advance Payment Security

[The bank, as requested by the successful Contractor, shall fill in this form in accordance with the instructions indicated.]
Date: [insert date (as day, month, and year)]
Title of the Procurement: [Insert general title of the procurement]
Procurement Reference No: [insert reference]
[Issuing bank's letterhead]
Beneficiary: [insert legal name and address of Procuring Entity]
ADVANCE PAYMENT GUARANTEE No.: [insert Advance Payment Guarantee no.]
Advance Payment Guarantee No:
We have been informed that ……… [name of the Contractor] (hereinafter called "the Contractor") has entered into Contract No……. [procurement reference number of the Contract], dated [insert day and month], [insert year] with you, for the execution of …………………….. [name of contract and brief description of Works] (hereinafter called "the Contract").
Furthermore, we understand that, according to the Conditions of the Contract, an advance payment in the sum …….. [name of the currency and amount in figures] 1 (…... [amount in words]) is to be made against an advance payment guarantee.
At the request of the Contractor, we ……... [name of the Bank]. hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ……... [name of the currency and amount in figures]***** (……. [amount in words]) upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its obligation under the Contract because the Contractor used the advance payment for purposes other than the costs of mobilization in respect of the Works.
It is a condition for any claim and payment under this guarantee to be made that the advance payment referred to above must have been received by the Contractor on its account number ……….[Contractor's account number]. at ……... [name and address of the Contractor's Bank].
The maximum amount of this guarantee shall be progressively reduced by the amount of the advance payment repaid by the Contractor as indicated in copies of interim statements or payment certificates which shall be presented to us. This guarantee shall expire, at the latest, upon our receipt of a copy of the interim payment certificate indicating that eighty (80) percent of the Contract Price has been certified for payment, or on the …... day of ………….. 2, whichever is earlier. Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at this office on or before that date. The Guarantor agrees to a one-time extension of this guarantee for a period not to exceed [six months][one year], in response to the Employer's written request for such extension, such request to be presented to the Guarantor before the expiry of the guarantee.
This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458.
. . . . **[Seal of Bank and Signature(s)]**. . . . .

Note-

All italicized text is for guidance in preparing this demand guarantee and shall be deleted from the final document.
1 The Guarantor shall insert an amount representing the amount of the advance payment denominated either in the currency(ies) of the advance payment as specified in the Contract, or in a freely convertible currency acceptable to the Employer.
2 Insert the expected expiration date of the Time for Completion. The Employer should note that in the event of an extension of the time for completion of the Contract, the Employer would need to request an extension of this guarantee from the Guarantor. Such request must be in writing and must be made prior to the expiration date established in the guarantee

ޖަދުވަލު - 5

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން	
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް	
ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން	
އިޢުލާން ނަންބަރު	
ހުށަހަޅާ އަގު	
ޖީ.އެސް.ޓީ	
ޖުމްލަ އަގު:	
ޖުމްލަ އަގު (ތާނައިން ލިޔުމަށް)	
މުއްދަތު (ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން)	

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު

- މަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެޑެންޑަމްތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް ބަލައިފަހު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު/ އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.
- އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެށުމަށާއި، މަތީގައި ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.
- މި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް 30 ދުވަސް ހަމަވަންދެން މި ބީލަން ޤަބޫލުކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު/ އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ލިޔުމުން އަންގައިފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން

ފުރިހަމަ ނަން		
ދާއިމީ އެޑްރެސް		[illegible]
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް		
އައިޑީކާޑު ނަންބަރު		
ފޯނު ނަންބަރު		
ސޮއި		

ޖަދުވަލު - 6

އެއްބަސްވުން (ނަމޫނާ)

ނަންބަރު: ....

.... އެއްބަސްވުން 2024

އެއްބަސްވުމުގެ ފަރާތްތައް — 1. މި އެއްބަސްވުމަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް (މީގެ ފަހުން މި އެއްބަސްވުމުގައި "ކައުންސިލް" މި ނަމުގައި މުޚާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް) އާއި ....، އަދި މި އެއްބަސްވުމުގައި "މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް" މި ނަމުގައި މުޚާތަބުކުރެވޭ ފަރާތް) އާ ދެމެދު މި އެއްބަސްވުމުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން، އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރެވޭ މަސައްކަތް — 2. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ....

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު — 3. މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ .... ގެ ނިޔަލަށް .... ދުވަހެވެ.

މަސައްކަތް ފެށުން — 4. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންވެފައިވާ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިގަންނަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރުން — 5. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ....، އަދި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތަކާއި އާލާތްތައް ހޯދައި، އެއަށް ހަރަދުކުރަން ވާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުންނެވެ. އަދި އެ ތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތަކަށް ވާގެން ކައުންސިލަކުން ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތް — 6. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި .... ހުށަހަޅާ ދަތުރު ކައުންސިލުން އެޕްރޫވްކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް މި އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ އަގު	7.	މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ޖުމްލަ..........................ރުފިޔާއެވެ.
މަސައްކަތުގެ ބިލު ހުށަހެޅުމާއި ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރުން	8.	މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބިލު ހުށަހަޅާނީ ....، އަދި އެ ހުށަހެޅުމަށް ތިބޭފައިވާކަން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ކަށަވަރުކޮށް ބިލު ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ނުލާ .... ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވުން	9.	މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު، މި އެއްބަސްވުމުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ކަމެއް ހައްލުކުރާނީ ކައުންސިލާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ.
އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އައުން	10.	މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުން ބޭނުންވާނަމަ، މަދުވެގެން 10 (ދިހަ) ދުވަހުގެ ނޯޓިސް އެދޭފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ދިނުމަށް ފަހު، މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވިދާނެއެވެ. އަދި އެ ގޮތުން މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުން، އެ ހިސާބަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ބިލެއް ހުށަހަޅައި، އެ ބިލަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން މި އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރަން ވާނެއެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން	11.	މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ، ފުރިހަމަ ހޭއްޓާއިގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރުކުރުމެއް ނެތިއެވެ.

1446...........................

2024.........................

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން

ޝާހިދު

ޖަދުވަލު - 7

ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް / ވަސީލަތު

.1	ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު	
1.1	ނަން	
1.2	ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް	
1.3	ވިޔަފާރި އެޑްރެސް	
1.4	ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު	
1.5	ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު	
1.6	ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރ	
1.7	ފޯނު ނަންބަރ	
1.8	އީމެއިލް އެޑްރެސް	
.2	ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުންޏެއްގެ ނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)	
	ނަން	މަޤާމު
		މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
		ޑިރެކްޓަރ
		ޑިރެކްޓަރ
.3	އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ޖަދުވަލް - 8

ބިޑް ހުށަހަޅުއްވަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމު

(IUL)251-CA/251/2024/108	އިޢުލާން ނަންބަރު	1
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2024	އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް	2
ހއ. ދިއްދޫގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން	މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު	3
	ބިޑް ހުށަހަޅުއްވަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތް	4
	ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތް	5
	އެޑްރެސް	6
	އައިޑެންޓިޓީ ކާޑް ނަންބަރު	7
	މޯބައިލް ނަންބަރު	8
	އީމެއިލް އެޑްރެސް	9
	ތާރީޚް	10
	ސޮއި	11